



**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О НЕДРАХ»**

Принят Государственным Собранием  
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

24 апреля 2024 года

***Статья 1***

Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 2 июля 1998 года № 29-II «О недрах» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 5:

а) в пункте «а» слова «созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод,» исключить;

б) пункт «в» дополнить словами «, размещения в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу подземных вод или геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод»;

2) статью 5.1 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Пользователями недр, осуществляющими региональное геологическое изучение недр за счет собственных и (или) привлеченных средств пользователей недр, могут быть юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют опыт осуществления геологического изучения участков недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, не менее чем пять лет и в отношении которых в течение двух лет, предшествовавших дате подачи заявки на получение права пользования недрами, не принималось решение о досрочном прекращении права пользования недрами в соответствии с пунктами 1–4, 6 и 7 части 2 статьи 19 настоящего Закона.»;

3) в статье 6:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Участку недр, предоставляемому в соответствии с лицензией для регионального геологического изучения недр и геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добывчей полезных ископаемых, без существенного нарушения целостности недр (без проходки тяжелых горных выработок и бурения скважин для добычи полезных ископаемых или строительства подземных сооружений для целей, не связанных с добывчей полезных ископаемых), придается статус геологического отвода. В границах геологического отвода могут одновременно осуществлять пользование недрами несколько пользователей недр. Их отношения определяются соглашением, заключенным в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.»;

б) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Предоставление права пользования недрами по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым пункта 1 и абзацем тринадцатым пункта 4 части 1 статьи 10<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», допускается в случае постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс запасов полезных ископаемых при осуществлении пользователем недр геологического изучения недр на участке недр, в границах которого ранее в результате пользования недрами иными лицами образованы отходы недропользования и (или) в отношении которого ранее запасы полезных ископаемых были списаны с государственного баланса запасов полезных ископаемых.»;

4) в пункте 1 статьи 10 слова «а для иностранного лица – в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика,» исключить;

5) пункт 4 части 5 статьи 10.1 дополнить словами «, а также установление пользователями недр наличия в отходах недропользования, в том числе во вскрышных и вмещающих горных породах, полезных ископаемых, не указанных в лицензии на пользование недрами»;

6) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Основания для отказа в приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участками недр, отказа в приеме заявки на получение права пользования недрами без проведения аукциона, отказа в предоставлении права пользования недрами

1. Отказ в приеме заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр может последовать в следующих случаях:

1) заявка на участие в аукционе на право пользования участками недр подана с нарушением установленных требований, в том числе ее содержание не соответствует условиям аукциона;

2) заявитель представил недостоверные сведения о себе;

3) заявитель не представил доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного осуществления пользования недрами;

4) при предоставлении заявителю права пользования недрами не будут соблюдены антимонопольные требования;

5) заявитель не соответствует критериям, установленным условиями аукциона, для предоставления права пользования участком недр;

6) сведения о заявителе содержатся в реестре недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр.

2. Право пользования недрами по результатам аукциона не предоставляется в случае неуплаты победителем аукциона или иными лицами, которым предоставляется право пользования недрами и оформляется лицензия на пользование недрами в соответствии с частями 7 и 11 статьи 16 настоящего Закона, указанного в соответствующем протоколе окончательного размера разового платежа за пользование недрами, а в случаях, установленных частью 12 статьи 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», – неуплаты первой части указанного в соответствующем протоколе окончательного размера разового платежа за пользование недрами.

3. Отказ в приеме заявки на получение права пользования недрами без проведения аукциона может последовать в следующих случаях:

1) заявка на получение права пользования недрами без проведения аукциона подана с нарушением установленных требований;

2) заявитель представил недостоверные сведения о себе.

4. Отказ в предоставлении права пользования недрами без проведения аукциона может последовать в следующих случаях:

1) заявитель не представил доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного осуществления пользования недрами;

2) при предоставлении заявителю права пользования недрами не будут соблюдены антимонопольные требования;

3) сведения о заявителе содержатся в реестре недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр.»;

7) в статье 16:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установление специальных требований к участникам аукциона на право пользования участками недр, указанными в части 1 настоящей статьи, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации.»;

б) в части 8 слова «или иностранного гражданина» исключить;

в) в части 10 первое предложение дополнить словами «, а в отношении участков недр местного значения не менее чем за 10 дней до дня проведения указанного аукциона»;

8) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:

«Статья 16.1. Возникновение права пользования недрами без проведения аукциона

1. Право пользования недрами без проведения аукциона возникает на основании решения органа, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 11 настоящего Закона, принимаемого по результатам рассмотрения заявки на получение права пользования недрами.

2. Заявка, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, подается лицом, отвечающим требованиям, предъявляемым к пользователю недр. Такая заявка должна соответствовать одному из порядков предоставления права пользования участками недр, предусмотренных абзацем четырнадцатым статьи 11 настоящего Закона.

3. Предоставление права пользования недрами без проведения аукциона оформляется в виде решения органа, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, которое должно содержать сведения о заявителе, дате подачи заявки, а также наименование (при наличии) участка недр, испрашиваемого для предоставления в пользование.

4. Выдача лицензии на пользование недрами по результатам рассмотрения заявки, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, допускается после уплаты разового платежа за пользование недрами в случаях, предусмотренных статьей 39.1 настоящего Закона.»;

9) статью 17.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 17.1. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых

и подземных вод при разведке и добывче иных видов полезных ископаемых, разработке технологий геологического изучения, разведки и добывчи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, извлечение которых связано с разработкой

месторождений углеводородного сырья, размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, а также подземных вод после извлечения из них полезных компонентов

1. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добывчу полезных ископаемых или по совмещеннной лицензии геологическое изучение, разведку и добывчу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добывчи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещеннной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добывчи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добывчу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков недр имеют право на основании утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд осуществлять добывчу общераспространенных полезных ископаемых в порядке, установленном органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия).

2. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добывчу полезных ископаемых или по совмещеннной лицензии геологическое изучение, разведку и добывчу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и добывчи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещеннной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добывчи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добывчу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков недр имеют право на основании утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд осуществлять добывчу подземных вод в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.

3. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добывчу углеводородного сырья или по совмещеннной лицензии геологическое изучение, разведку и добывчу углеводородного сырья, разработку технологий геологического изучения, разведки и добывчи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещеннной лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добывчи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добывчу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков недр имеют право на основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных пород попутные воды и

воды, использованные для собственных производственных и технологических нужд, в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.

4. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу калийных и магниевых солей или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу калийных и магниевых солей, а также их первичную переработку в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков недр, имеют право на основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных пород образующиеся у них воды в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.

5. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу подземных вод или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод, в границах предоставленных им в соответствии с настоящим Законом участков недр имеют право на основании утвержденного технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых размещать в пластах горных пород в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр, подземные воды после извлечения из них полезных компонентов.

6. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков недр имеют право на основании проектной документации, предусмотренной статьей 23<sup>2</sup> Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», осуществлять строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе для размещения углекислого газа (за исключением подземных сооружений для захоронения отходов производства и потребления I–V классов опасности), в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.

7. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу углеводородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, имеют право на основании утвержденного технического проекта осуществлять в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков недр добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлечение

которых связано с разработкой месторождений углеводородного сырья, включая добычу полезных ископаемых из попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.»;

10) часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) передача пользователем недр, являющимся юридическим лицом, права пользования участком недр (за исключением участка недр федерального значения и участка недр местного значения), предоставленным в пользование для целей геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, для продолжения геологического изучения недр юридическому лицу, которое является пользователем недр и в отношении которого в течение двух лет, предшествовавших передаче права пользования участком недр, не принималось решение о досрочном прекращении права пользования недрами в соответствии с пунктами 1–4, 6 и 7 части 2 статьи 19 настоящего Закона, осуществляется при условии, что такому юридическому лицу в отношении участка недр, право пользования которым передается, предоставлена и (или) передана утвержденная проектная документация на осуществление геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также предоставлена и (или) передана геологическая информация о недрах, полученная в процессе пользования участком недр;»;

11) в статье 20:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случаях, предусмотренных пунктами 2–4, 6 и 7 части 2 статьи 19 настоящего Закона, федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган, а в отношении участков недр местного значения уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия) направляет пользователю недр (его представителю) письменное уведомление о допущенных пользователем недр нарушениях и необходимости их устранения в срок от трех до двенадцати месяцев с даты доставки данного уведомления пользователю недр (его представителю). Информация о направлении письменного уведомления размещается в государственном реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренном статьей 27 настоящего Закона. Письменное уведомление считается доставленным со дня его поступления пользователю недр (его представителю) или по истечении тридцати дней с даты его размещения в государственном реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренном статьей 27 настоящего Закона. Письменное

уведомление считается доставленным также в тех случаях, если оно поступило пользователю недр (его представителю), которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от указанного пользователя недр (его представителя), не было ему вручено либо указанный пользователь недр (его представитель) не ознакомился с ним. В случае, если пользователь недр не устранил нарушения в сроки, указанные в письменном уведомлении, право пользования недрами прекращается с даты принятия уполномоченным органом, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, решения о досрочном прекращении права пользования недрами.»;

б) часть 10 после слова «прекращено» дополнить словами «(за исключением досрочного прекращения права пользования недрами в случаях, предусмотренных пунктами 5, 8, 9 и 10 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»)»;

12) в статье 21:

а) пункт «д» части 1 изложить в следующей редакции:

«д) ограничивать строительство объектов капитального строительства на земельных участках в границах участка недр, предоставленного ему в пользование в виде горного отвода, в соответствии со статьей 24 настоящего Закона;»;

б) пункт «н» части 2 после слов «технологических нужд» дополнить словами «, подземных вод после извлечения из них полезных компонентов»;

в) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:

«6. Если пользователями недр установлено наличие в отходах недропользования, в том числе во вскрышных и вмещающих горных породах, не указанных в лицензии на пользование недрами полезных ископаемых, такие пользователи недр (за исключением пользователей недр на участках недр местного значения) имеют право по своей инициативе обратиться в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган с заявкой о внесении изменений в лицензию на пользование недрами.

7. Обязанности, указанные в пунктах «а», «г», «е» – «з» части 2 настоящей статьи, распространяются на лиц, осуществляющих пользование недрами в соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;

13) подпункт «л» части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«л) предупреждение строительства объектов капитального строительства в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, в отсутствие согласования, предусмотренного частью 5 статьи 25 Закона

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», и соблюдение установленного порядка использования этих земельных участков в иных целях;»;

14) часть 7 статьи 22.1 дополнить предложением следующего содержания: «Порядок подготовки, согласования и утверждения проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

15) дополнить статьей 22.2 следующего содержания:

«Статья 22.2. Проектная документация на осуществление регионального геологического изучения недр, государственного мониторинга состояния недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых

1. Региональное геологическое изучение недр, государственный мониторинг состояния недр, геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, геологическое изучение и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разведка месторождений полезных ископаемых, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), местных бюджетов и средств пользователей недр, проводятся в соответствии с утвержденной проектной документацией.

2. Проектная документация на осуществление регионального геологического изучения недр, государственного мониторинга состояния недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых до ее утверждения подлежит экспертизе, которую организует федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган и проводит государственное казенное учреждение, находящееся в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, за счет средств заявителей.

3. Требования к составу и содержанию проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, государственного мониторинга состояния

недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых определяются правилами подготовки проектной документации на осуществление геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр.

4. Порядок проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, государственного мониторинга состояния недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

16) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Особенности строительства объектов капитального строительства  
в границах земельных участков, необходимых для разведки  
и добычи полезных ископаемых

1. Для обеспечения строительства объектов капитального строительства за границами населенных пунктов в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подготовку, утверждение и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специальных карт (схем) с использованием единой электронной картографической основы, создаваемой в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На специальных картах (схемах) в отношении земель, земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также границы участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода.

2. Информация о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также о границах участков недр местного значения, предоставленных в пользование в виде горного отвода, в отношении земель, земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, необходимая для подготовки предусмотренных

частью 1 настоящей статьи специальных карт (схем), представляется уполномоченному Правительством Российской Федерации на утверждение указанных специальных карт (схем) федеральному органу исполнительной власти уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в электронной форме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3. Порядок предоставления и состав информации, содержащейся в специальных картах (схемах), устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Если в соответствии со специальными картами (схемами), предусмотренными частью 1 настоящей статьи, земельный участок не расположен в границах месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены указанные специальные карты (схемы), с использованием единого фонда геологической информации о недрах формируется электронный документ, подтверждающий отсутствие в границах земельного участка месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода, на дату обращения к указанным специальным картам (схемам). Если в соответствии со специальными картами (схемами), предусмотренными частью 1 настоящей статьи, земельный участок расположен в границах месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены указанные специальные карты (схемы), с использованием единого фонда геологической информации о недрах формируется электронный документ, содержащий информацию о наличии в границах земельного участка месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода, на дату обращения к указанным специальным картам (схемам).

5. Если в соответствии со специальными картами (схемами), предусмотренными частью 1 настоящей статьи, земельный участок расположен в границах месторождений

полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода, строительство объектов капитального строительства в границах такого земельного участка допускается после согласования с комиссией, создаваемой федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом, а в отношении земельных участков, расположенных в границах месторождений общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, и (или) в границах участков недр местного значения, предоставленных в пользование в виде горного отвода, – с комиссией, создаваемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) за исключением случаев, указанных в части 7 настоящей статьи.

6. Подача заявки на выдачу решения о согласовании строительства объектов капитального строительства, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, и выдача указанного решения либо решения об отказе в таком согласовании осуществляются непосредственно, почтовым отправлением, с использованием электронной почты либо с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Согласование строительства объектов капитального строительства, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, не требуется в случаях:

1) строительства пользователем недр объектов капитального строительства на земельных участках, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, предусмотренных утвержденными техническими проектами, установленными статьей 22.1 настоящего Закона;

2) постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс в порядке, установленном статьей 30 настоящего Закона, после выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства либо после завершения строительства объекта капитального строительства, для строительства которого не требовалось получение разрешения на его строительство.

8. Согласование строительства объектов капитального строительства, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, не допускается в случаях, если строительство и эксплуатация таких объектов будут препятствовать извлечению из недр запасов полезных ископаемых (за исключением линейных объектов, на строительство

которых получено согласие пользователя недр), приведут к снижению качества полезных ископаемых и (или) повлекут за собой загрязнение недр.

9. Строительство объектов капитального строительства, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, на земельных участках, расположенных в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода, подлежит согласованию с учетом следующей информации, подготовленной пользователем недр с учетом геологической информации о недрах, проектной документации на осуществление разведки месторождений полезных ископаемых, технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр:

1) о наличии (об отсутствии) ограничений для осуществления разведки и добычи полезных ископаемых, которые могут возникнуть в результате осуществления строительства объектов капитального строительства в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых;

2) о перспективах разработки месторождения, об ожидаемых потерях и (или) объеме запасов полезных ископаемых, в отношении которых невозможно осуществление разведки и добычи в связи с планируемым строительством объектов капитального строительства (при планируемом строительстве объектов капитального строительства в границах участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода).

10. Порядок согласования строительства объектов капитального строительства, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, основания для отказа в таком согласовании устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

17) часть 5 статьи 25 дополнить словами «, форма и содержание, а также порядок подписания которого устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

18) часть 1 статьи 26:

а) после слов «условиях их разработки,» дополнить словами «о местах их залегания, об»;

б) после слов «предусмотренных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» видов пользования недрами» дополнить словами «, при проведении государственного мониторинга состояния недр и мониторинга состояния недр на участке недр, предоставленном в пользование»;

19) в статье 26.1:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Единый фонд геологической информации о недрах является федеральной государственной информационной системой, содержащей реестр первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, имеющихся в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, фонде геологической информации Республики Саха (Якутия), органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти Республики Саха (Якутия), организациях, находящихся в ведении указанных органов государственной власти, иных коммерческих организациях и некоммерческих организациях, первичную геологическую информацию о недрах и интерпретированную геологическую информацию о недрах, представленные на электронных носителях и имеющиеся в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, а также специальные карты (схемы), указанные в части 1 статьи 24 настоящего Закона.»;

б) часть 4 после слов «осуществления управления государственным фондом недр» дополнить словами «, государственного геологического изучения недр»;

20) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых  
в пользование участках недр

1. Запасы полезных ископаемых и подземных вод, геологическая информация о предоставляемых в пользование участках недр подлежат государственной экспертизе, за исключением запасов подземных вод на участках недр, предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки, а также трудноизвлекаемых полезных ископаемых в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

2. Добыча полезных ископаемых и подземных вод разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов, за исключением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки, а также за исключением добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

3. Результаты проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод оформляются заключением государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, которое является основанием для их постановки на государственный баланс в порядке, предусмотренном статьей 31 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

4. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод может проводиться в течение всего срока геологического изучения недр, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 10 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», при условии представления на государственную экспертизу документов и материалов, позволяющих дать объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых и подземных вод, их промышленного значения, горно-технических, гидрогеологических, экологических и других условий их добычи.

5. Государственной экспертизе подлежит также геологическая информация об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Предоставление таких участков недр в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разрешается только после проведения государственной экспертизы геологической информации, результаты которой оформляются заключением государственной экспертизы геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.

6. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации об участках недр, предоставленных в пользование, проводится по заявлению пользователей недр. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации об участках недр, за исключением участков недр, предоставленных в пользование, проводится по заявлению государственных учреждений, находящихся в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, а в отношении общераспространенных полезных ископаемых – по заявлению государственных учреждений, находящихся в ведении органа государственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющего полномочия в сфере регулирования отношений недропользования.

7. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр проводится за счет средств заявителей.

8. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр осуществляется федеральным органом управления государственным фондом недр и (в части участков недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки) органами государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр поступает в доход федерального бюджета, за исключением поступающей в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) платы за проведение органами государственной власти Республики Саха (Якутия) указанной экспертизы в части участков недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.

10. Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр и порядок ее взимания определяются Правительством Российской Федерации.»;

21) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:

«Статья 28.1. Оценка прогнозных ресурсов полезных ископаемых  
и апробация ее результатов

1. Оценка прогнозных ресурсов полезных ископаемых проводится при осуществлении регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 22.2 настоящего Закона.

2. Оценка прогнозных ресурсов полезных ископаемых проводится:

1) пользователями недр, осуществляющими региональное геологическое изучение недр, геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку месторождений полезных ископаемых за счет

собственных средств, – в случае, если это предусмотрено проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 22.2 настоящего Закона;

2) пользователями недр, осуществляющими геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и являющимися исполнителями по государственным контрактам, – в случае, если это предусмотрено государственным контрактом;

3) пользователями недр, осуществляющими государственное геологическое изучение недр за счет средств федерального бюджета и являющимися государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, находящимися в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, – в случае, если это предусмотрено решением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, предусмотренным пунктом 11 части 1 статьи 10<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

3. Результаты оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых включаются в геологические отчеты, представляемые в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

4. В целях обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы и организации обеспечения лицензирования пользования недрами в порядке, предусмотренном федеральным органом управления государственным фондом недр, результаты оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых подлежат проверке достоверности оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых и их соответствия классификации запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых – апробации результатов оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых.

5. Апробацию результатов оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых (далее – апробация) (за исключением общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения) организует федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган и проводит комиссия, создаваемая федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом. Не допускается проведение апробации физическими или юридическими лицами, участвовавшими в подготовке представленных на апробацию документов и материалов по оценке прогнозных ресурсов полезных ископаемых.

6. По итогам апробации составляется заключение о достоверности оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых и об их соответствии классификации запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых (положительное заключение) или о недостоверности оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых и (или) об их несоответствии классификации запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых (отрицательное заключение).

7. Постановка прогнозных ресурсов полезных ископаемых на государственный учет в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых осуществляется на основании положительного заключения апробации, подлежащего включению в реестр первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах единого фонда геологической информации о недрах. Отрицательное заключение апробации подлежит включению в указанный реестр без учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых.»;

22) часть 2 статьи 29 дополнить словами «, характеризующие количество и качество прогнозных ресурсов полезных ископаемых в них»;

23) абзац 5 части 3 статьи 34 признать утратившим силу;

24) статью 35 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Государственное геологическое изучение недр

1. В Республике Саха (Якутия) осуществляется государственное геологическое изучение недр, в задачи которого входят:

1) геологическое картирование территории Республики Саха (Якутия);

2) поиск и оценка месторождений полезных ископаемых в соответствии с государственными программами;

3) государственный мониторинг состояния недр и прогнозирование происходящих в них процессов;

4) сбор и хранение информации о недрах, состоянии минерально-сырьевой базы;

5) другие виды геологического изучения недр.

2. Государственное геологическое изучение недр (включая региональное геологическое изучение недр, создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, научно-техническое обеспечение геолого-разведочных работ, тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр, сбор, обработку, хранение, использование и предоставление в пользование геологической

информации о недрах, государственный мониторинг состояния недр) осуществляется государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, находящимися в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов, на основании государственного задания.

3. По результатам регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, и разведки полезных ископаемых содержащиеся в недрах полезные ископаемые классифицируются как прогнозные ресурсы полезных ископаемых или запасы полезных ископаемых в зависимости от степени изученности в соответствии с классификациями запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, предусмотренными пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;

25) статью 39 изложить в следующей редакции:

**«Статья 39. Регулярные платежи за пользование недрами**

1. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений полезных ископаемых (за исключением осуществления государственного геологического изучения недр), для разведки месторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья.

2. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются с пользователей недр отдельно по каждому виду работ при пользовании недрами в соответствии с утвержденными техническими проектами строительства и эксплуатации подземных сооружений и проектной документацией на осуществление геологического изучения недр, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых, которые предусмотрены настоящим Законом.

3. Размеры регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются в зависимости от климатических и ландшафтно-географических условий, размеров участков недр, видов полезных ископаемых, продолжительности пользования недрами, степени геологической изученности территории и степени риска. Порядок установления размеров ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр.

4. Регулярные платежи за пользование недрами устанавливаются в соответствии с видами пользования недрами и взимаются:

1) по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения в целях поиска и оценки

месторождений полезных ископаемых, за площадь участка недр, за исключением площади горного отвода в уточненных границах, указанных в документах, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводном акте и графических приложениях), площади участка недр, за которую в установленном порядке осуществляется уплата регулярных платежей за пользование недрами по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для разведки месторождений полезных ископаемых, и площади участка недр, в границах которой в соответствии с утвержденным техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых, предусмотренным настоящим Законом, осуществляется добыча полезных ископаемых, – за один квадратный километр площади участка недр в год;

2) по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для разведки месторождений полезных ископаемых, за площадь участка недр, на которой осуществляется разведка месторождений полезных ископаемых, за исключением площади горного отвода в уточненных границах, указанных в документах, удостоверяющих уточненные границы горных отводов (горноотводном акте и графических приложениях), и площади участка недр, в границах которой в соответствии с утвержденным техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых, предусмотренным настоящим Законом, осуществляется добыча полезных ископаемых, – за один квадратный километр площади участка недр в год;

3) по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья, – за одну тонну хранимых нефти и газового конденсата и за 1000 кубических метров хранимых природного газа и гелия.

5. Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами местного значения устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) отдельно по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами, в пределах, установленных статьей 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;

26) в статье 39.1:

а) дополнить новой частью 2 следующего содержания:

«2. Минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в соответствии с частями 3–7 статьи 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;

б) часть 2 считать частью 3 и изложить ее в следующей редакции:

«3. Уплата разового платежа за пользование недрами производится в порядке, установленном частью 9 статьи 40, частью 15 статьи 13<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» или лицензией на пользование недрами.

Окончательный размер разового платежа за пользование недрами устанавливается по результатам аукциона или в соответствии с частью 7 статьи 16 настоящего Закона. Разовый платеж за пользование недрами на участке недр, который предоставляется в пользование без проведения аукциона на право пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещеннной лицензии, за исключением предоставляемого на праве краткосрочного (сроком до одного года) пользования участка недр, устанавливается лицензией на пользование недрами в размере, который определяется в установленном Правительством Российской Федерации порядке. При изменении границ участка недр, предоставленного в пользование, а также при внесении в лицензию на пользование недрами изменений в части установления возможности добычи попутных полезных ископаемых или добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород, пользователем недр уплачивается разовый платеж за пользование недрами в размере, который определяется в установленном Правительством Российской Федерации порядке.»;

в) части 3 и 4 считать соответственно частями 4 и 5.

## ***Статья 2***

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 1, подпункт «б» пункта 3, пункт 4, подпункты «а» и «б» пункта 7, пункт 9, подпункт «б» пункта 11, подпункт «б» пункта 12, подпункт «б» пункта 18, подпункт «а» пункта 26 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Саха (Якутия)  
г. Якутск, 21 мая 2024 г.  
2741-3 № 157-VII



*А. НИКОЛАЕВ*



**«СИР АННЫН ТУҢУНАН» САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  
СОКУОНУГАР УЛАРЫТЫЛАРЫ КИЛЛЭРЭР ТУҢУНАН**

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ  
2024 сыл муус устар 24 күнүгөр ылынна

**1 ыстайтыа**

«Сир аннын туңунан» 1998 сыл от ыйын 2 күнүнээбى С 29-II №-дээх Саха Өрөспүүбүлүкэтин Соқуонугар маннык уларыттылары киллэрергэ:

1) 5 ыстайтын 1 чааһыгар:

а) «а» пуунугар «сир аннын туругун кэтээн көрүүнү тэрийигэ уонна ыбытыга, сир аннынаабы уу режимин хонтурууллааын,» диэн тылы устарга;

б) «в» пуунугар «, хайа боруодатын дъалталҗатыгар сир аннынаабы ууну, олортон сир аннынаабы ууну чинчийинэн уонна хостооһунунан эбэтэр сир аннынаабы ууну геологический үөрэтиинэн, чинчийинэн уонна хостооһунунан дъарыктанар сир аннын туһанааччылар туһалаах компонены хостообуттарын кэнниттэн сүүрдүү» диэн тылы эбэргэ;

2) 5.1 ыстайтыгар маннык ис хоһоонноох 4 чааһы эбэргэ:

«4. Бэйэлэрин уонна (эбэтэр) сир аннын туһанааччылар үптэрин суютугар сир аннын эрэгийиэннээбى геологический үөрэтиини ыбытар син аннын туһанааччыларынан Россия Федерациитын соқуонугар сөп түбэһиннэрэн тэриллибит, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна сыаналааыны киллэрэн турган сир аннын учаастагын геологический үөрэтиини ыбытыга биэс сылтан абыяа суох уопуттаах уонна сир аннын туһаныны быраабын ылыыга сайаапка биэрбит күннэрин иннинээбى икки сыл устайтыгар бу Соқуон 19 ыстайтын 2 чааһын 1–4, 6 уонна 7 пууннарыгар сөп түбэһиннэрэн кинилэргэ сыньяннаан сир аннын туһаныны быраабын болдьоңун иннинэ тохтотор туңунан бынаары ылыныллыбатах юридический тэрилтэлэр буолуохтарын сөп..»;

3) 6 ыстайтыгар:

а) 4 чааһын маннык сааһылаан биэрэргэ:

«4. Сир аннын эрэгийиэннээбى геологический үөрэтии уонна туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна сыаналааыны киллэрэн турган геологический үөрэтии, сир

анын учаастагын туналаах баайы хостоохуну кытта сибээхэ суюх сир аннынааьы тутуулары тутууга уонна үлэлэтиигэ анаан сир аннын бүтгүүнүн күүскэ алдьаппакка (туналаах баайы хостоохунга эбэтэр туналаах баайы хостоохунга сыйана суюх сялга сир аннынааьы тутуулары тутууга аналаах хостоохун хайа көндөйүн диринник хаяныны уонна скважинаны онгорбокко эрэ) геологический үөрэтий уонна сөп түбэхниитин сыйанаалааьын лицензиятыгар сөп түбэхиннэрэн сир аннын учаастагар геологический аналаах сир-уот анал туруга инэриллэр. Геологический аналаах сир-уот кыраныыссатыгар хас дааны сир аннын тунаанааччы сир аннын тэнинэн тунааныан сөп. Кинилэр сыйанааннааьылара сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайыны федеральний уоргана олохтообут бэрээдэгүнэн туһэрсиллибит сөбүлэхниинэн быхаарыллар.»;

б) манык ис хоноонноох 10 чааьы эбэргэ:

«10. «Сир аннын туунан» 1992 сыл олуннуу 21 күнүнээбى 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонун 10<sup>1</sup> ыстатьятын 1 чааьын 1 пуунун сэттис абзааьынан уонна 4 пуунун уон үхүс абзааьынан көрүллүбүт төрүттэринэн сир аннын тунаар быраабы биэрии сир аннын учаастагын кыраныыссатыгар эрдэ атын дьон сир аннын туаммыттарын түмүгэр сир аннын тунааны тобохторо үөскээбит уонна (эбэтэр) эрдэ туналаах баай хасааха туналаах баай хасааьын судаарыстыбаннай балаансатыттан угууллубут сир аннын тунаанааччы сир аннын геологический үөрэтиини ыытарыгар туналаах баай хасааха туналаах баай хасааьын судаарыстыбаннай балаансатыгар киллэриллэр түбэлтэтигэр көнүллэнэр.»;

4) 10 ыстатьятын 1 пуунугар «оттон омук дойдугун киһитигэр анаан – тустаах омук судаарыстыбатын сокуонугар сөп түбэхиннэрэн туһээн төлөөччү идентификацияланар нүөмэрин атылыыта,» диэн тылы устарга;

5) 10.1 ыстатьятын 5 чааьын 4 пуунугар «, ону тэнэ сир аннын тунаанааччылар сир аннын тунааны тобохторугар, ол инигэр көйүллэр уонна туналаах сир баайдаах, атын эттиктээх хайа боруодаларыгар сир аннын тунааны лицензиятыгар ыйыллыватах туналаах баай баарын быхаарыллара» диэн тылы эбэргэ;

б) 12 ыстатьятын манык сааьылаан биэрэргэ:

«12 ыстатья. Сир аннын учаастагын тунааны быраабыгар аукционна кыттарга сайаапканы ылыыга аккаастааьын, сир аннын тунааны быраабын аукциону ыытыыта суюх ылыыга сайаапканы ылыыга аккаастааьын, сир аннын тунааны быраабын биэриигэ аккаастааьын төрүттэрэ

1. Сир аннын учаастагын тунааны быраабыгар аукционна кыттарга сайаапканы ылыыга аккаастааьын манык түбэлтэлэргэ оногуллуон сөп:

- 1) сир аннын учаастагын туһаныны быраабыгар аукционга кыттарга сайаапка олохтонуллубут ирдэбиллэри кэһииилээх туттарыллыбыт, ол иһигэр сайаапка ис хоһоон аукцион усулуобуйатыгар сөп түбэспэт буоллаҕына;
- 2) сайабылыаннъалаах бэйэтин туһунан чахчыта суюх сибидиэннъэни киллэрбит буоллаҕына;
- 3) сайабылыаннъалаах сир аннын туһаныны көдьүүстээхтик уонна куттала суюхтук ыытарга аналлаах квалификациялаах исписэлиистэр, туһааннаах үп-харчы уонна техническэй сириэстибэ баарын эбэтэр баар буоларын туһунан дакаастабылы киллэрбэтэх буоллаҕына;
- 4) сайабылыаннъалаахха сир аннын туһаныны быраабын биэриигэ анаардастыы баылааҕыны утари ирдэбиллэр тутуһуллубат буоллахтарына;
- 5) сайабылыаннъалаах аукцион усулуобуйатынан олохтонуллубут сир аннын учаастагын туһаныны быраабын биэрии ирдэбиллэригэр сөп түбэспэт буоллаҕына;
- 6) сайабылыаннъалаах туһунан сибидиэннъэ сир аннын учаастагын туһаныны быраабыгар аукционнаар суюба суюх кыттааччыларын реестригэр баар буоллаҕына.

2. Аукцион түмүгүнэн сир аннын туһаныны бырааба аукцион кыайылааџа эбэтэр бу Сокуон 16 ыстатыйатын 7 уонна 11 чаастарыгар сөп түбэхиннэрэн сир аннын туһаныны бырааба бэриллэр уонна сир аннын туһанарга лицензия толоруллар атын дьон тустаах боротокуолга ыйыллыбыт сир аннын туһаныны иһин биир кэмнээх төлөбүр бүтэхниктээх кээмэйин төлөөбөт түбэлтэлэригэр бэриллибэт, оттон «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олуннью 21 күнүнээбى 2395-1 №-дээх Россия Федерациитын Сокуонун 40 ыстатыйатын 12 чааҕынан олохтонуллубут түбэлтэлэргэ – тустаах боротокуолга ыйыллыбыт сир аннын туһаныны иһин биир кэмнээх төлөбүр бүтэхниктээх кээмэйин бастакы анаарын төлөөбөтөхтерүнэ.

3. 'Сир аннын туһаныны быраабын аукциону ыытыыта суюх ылышыга сайаапканы ылышыга аккаастааҕын маннык түбэлтэлэргэ оногуллуон сөп:

- 1) сир аннын туһаныны быраабын аукциону ыытыыта суюх ылышыга сайаапка олохтонуллубут ирдэбиллэри кэһииилээх туттарыллыбыт буоллаҕына;
- 2) сайабылыаннъалаах бэйэтин туһунан чахчыта суюх сибидиэннъэни киллэрбит буоллаҕына.

4. Сир аннын туһаныны быраабын аукциону ыытыыта суюх биэриигэ аккаастааҕын маннык түбэлтэлэргэ оногуллуон сөп:

- 1) сайабылыаннъалаах сир аннын туһаныны көдьүүстээхтик уонна куттала суюхтук ыытарга аналлаах квалификациялаах исписэлиистэр, туһааннаах үп-харчы уонна

техническэй сириэстибэ баарын эбэтэр баар буоларын туһунан дакаастабылы киллэрбэтэх буоллаына;

2) сайабылынъалааха сир аннын туһаныны быраабын биэриигэ агаардастыры баылааныны утари ирдэбилилэр тутууллубат буоллахтарына;

3) сайабылынъалаах туһунан сибидиэннээ сир аннын учаастагын туһаныны быраабыгар аукционнаар субана суюх кыттааччыларын реестригэр баар буоллаына.»;

7) 16 ыстатьягтар:

а) 4 чааын манык сааылаан биэрэргэ:

«4. Бу ыстатья бастакы чааыгар ыйыллыбыт сир аннын учаастагын туһаныны быраабыгар аукцион кыттылаахтарыгар анал ирдэбилилэр Россия Федерациятын Президенин сорудахтарыгар сөп түбэхиннэрэн Россия Федерациятын Бырабыталыстыбатын быхаарытынан олохтоноллор.»;

б) 8 чааыгар «эбэтэр омук дойдтуун гражданинын» диэн тылы устарга;

в) 10 чааын бастакы этиитигэр «, оттон олохтоох суперлаах сир аннын учаастактарыгар сыйыннаан ыйыллыбыт аукцион ытыллар күнүгэр диэри кырата 10 күн иннинэ» диэн тылы эбэрэгэ;

8) манык ис хоноонноох 16.1 ыстатьяны эбэрэгэ:

«16.1 ыстатья. Аукциону ытыыта суюх сир аннын туһаныны быраабын үөскэхинэ

1. Аукциону ытыыта суюх сир аннын туһаныны бырааба уорган сир аннын туһаныны быраабын ылсыга сайапканы көрүүтүн түмүгүнэн ылыныллар, бу Сокуон 11 ыстатьятын 1 эбэтэр 2 пууннарынан көрүллүбүт быхаарытыггар олобуран үөскүүр.

2. Бу ыстатья 1 чааынан көрүллүбүт сайапканы сир аннын туһанааччыга олохтоммут ирдэбилилэрэгэ эпниэттиир киши туттарар. Манык сайапка сир аннын учаастагын туһаныны быраабын биэрии бу Сокуон 11 ыстатьятын уон төрдүс абзаыгар көрүллүбүт бэрээдектэриттэн биирдэстэригэр сөп түбэхэр буолуохтаах.

3. Сир аннын туһаныны быраабын аукциону ытыыта суюх биэрии уорган бу ыстатья 1 чааынан көрүллүбүт быхаарытын быһыытынан онгууллар, онно сайабылынъалаах туһунан сибидиэннээ, сайапка киирбит күнэ-дыла, итиэннэ туһаныыга ыларга ыйыллар сир аннын учаастагын аата (баар буоллаына) ыйыллыбыт буолуохтаах.

4. Бу ыстатья 1 чааынан көрүллүбүт сайапканы көрүү түмүгүнэн сир аннын туһаныны лицензиятын биэрии бу Сокуон 39.1 ыстатьятынан көрүллүбүт түбэлтэлэрэгэ сир аннын туһаныны ишин биир кэмнээх төлөбүр төлөнүллүбүтүн кэнниттэн көнгуулэнэр.»;

9) 17.1 ыстатьятын манык сааылаан биэрэргэ:

«17.1 ыстатыйа. Туһалаах сир баайын атын көрүнгэрин чинчийигэ уонна хостооһунгы, ыараханык хостонор туһалаах сир баайын геологической үөрэтий, чинчийи уонна хостооһун технологиятын онорууга, хостонуулара углеводородтаах сырье баар сирин онорууну кытта сибээстээх киэнник тарбаммыт туһалаах сир баайын уонна сир аннынаабы ууну чинчийи уонна хостооһун, хайа боруодатын дъалталџатыгар мэнгэник ууну уонна сир аннын туһанааччылар үлэлэригэр уонна технологической наадыйылырыгар анаан туhamмыт ууларын, итиэннэ олортон туһалаах компоненнары хостообуттарын кэннэ сир аннынаабы ууну сүүрдүү

1. Туһалаах сир баайын көрдөөһүнү уонна хостооһуну эбэтэр холбоууктаах лицензиянан туһалаах сир баайын геологической үөрэтийни, чинчийиини уонна хостооһуну, ыараханык хостонор туһалаах сир баайын геологической үөрэтий, чинчийи уонна хостооһун технологиятын онорууну эбэтэр холбоууктаах лицензиянан ыараханык хостонор туһалаах сир баайын геологической үөрэтий, чинчийи уонна хостооһун технологиятын онорууну, маннык туһалаах сир баайын чинчийиини уонна хостооһуну ыттар сир аннын туһанааччылар кинилэргэ «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олунныу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациитын Сокуонугар сөп түбэхиннэрэн бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныыссаларыгар үлэлэригэр уонна технологической наадыйылырыгар анаан бигэргэтиллибит техническэй бырайыакка олоҕуран Саха Өрөспүүбүлүкэтин толорор былааын уорганнара олохтообут бэрээдэктэринэн киэнник тарбаммыт туһалаах сир баайын хостуур быраалтаахтар.

2. Туһалаах сир баайын көрдөөһүнү уонна хостооһуну эбэтэр холбоууктаах лицензиянан туһалаах сир баайын геологической үөрэтийни, чинчийиини уонна хостооһуну, ыараханык хостонор туһалаах сир баайын геологической үөрэтий, чинчийи уонна хостооһун технологиятын онорууну эбэтэр холбоууктаах лицензиянан ыараханык хостонор туһалаах сир баайын геологической үөрэтий, чинчийи уонна хостооһун технологиятын онорууну, маннык туһалаах сир баайын чинчийиини уонна хостооһуну ыттар сир аннын туһанааччылар кинилэргэ «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олунныу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациитын Сокуонугар сөп түбэхиннэрэн бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныыссаларыгар үлэлэригэр уонна технологической наадыйылырыгар анаан бигэргэтиллибит техническэй бырайыакка олоҕуран сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральний уорган олохтообут бэрээдэгинэн сир аннынаабы ууну хостуур быраалтаахтар.

3. Углеводородтаах сырьеу чинчийини уонна хостоохуну эбэтэр холбоуктаах лицензиянан углеводородтаах сырьеу геологической үөрэтиини, чинчийини уонна хостоохуну, ыаражанык хостонор тулаах сир баайын геологической үөрэтии, чинчийи уонна хостоохун технологиятын онорууну эбэтэр холбоуктаах лицензиянан ыаражанык хостонор тулаах сир баайын геологической үөрэтии, чинчийи уонна хостоохун технологиятын онорууну, манык тулаах сир баайын чинчийини уонна хостоохун ыттар сир аннын туанааччылар кинилэргэ «Сир аннын туунан» 1992 сүл олунньу 21 күнүнээбى 2395-1 №-дээх Россия Федерациитын Сокуонугар сөп түбэхиннэрэн бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар бигэргэтиллибит техническэй бырайыакка олоуран сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральнай уорган олохтообут бэрээдэгинэн хайа боруодатын дьапталжатыгар мэнэхик ууну уонна үлэлэригэр уонна технологический наадмыыларыгар анаан туаммит ууларын сүүрдэр бырааптаахтар.

4. Калийдаах уонна магнийдаах тууhy чинчийини уонна хостоохуну эбэтэр холбоуктаах лицензиянан калийдаах уонна магнийдаах тууhy геологической үөрэтиини, чинчийини уонна хостоохуну, итиэннэ ону бастааны онохукка кубулутууну ыттар сир аннын туанааччылар кинилэргэ «Сир аннын туунан» 1992 сүл олунньу 21 күнүнээбى 2395-1 №-дээх Россия Федерациитын Сокуонугар сөп түбэхиннэрэн бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар бигэргэтиллибит техническэй бырайыакка олоуран сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральнай уорган олохтообут бэрээдэгинэн хайа боруодатын дьапталжатыгар онно үөскээбит ууну сүүрдэр бырааптаахтар.

5. Сир аннынааы ууну чинчийини уонна хостоохуну эбэтэр холбоуктаах лицензиянан сир аннынааы ууну геологической үөрэтиини, чинчийини уонна хостоохуну ыттар сир аннын туанааччылар бу сокуонга сөп түбэхиннэрэн кинилэргэ бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар тулаах баий үескуур сирионоруу бигэргэтиллибит техническэй бырайыагар олоуран сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральнай уорган олохтообут бэрээдэгинэн хайа боруодатын дьапталжатыгар сир аннынааы ууну, онтон тулаах компоненнары хостообуттарын кэнниттэн сүүрдэр бырааптаахтар.

6. Тулаах баайы чинчийини уонна хостоохуну, эбэтэр холбоуктаах лицензиянан тулаах баайы геологической үөрэтиини, чинчийини уонна хостоохуну ыттар сир аннын туанааччылар (киэнник тарбаммит тулаах баитан ураты) кинилэргэ «Сир аннын туунан» 1992 сүл олунньу 21 күнүнээбى 2395-1 №-дээх Россия Федерациитын Сокуонугар сөп түбэхиннэрэн сир аннын учаастактарын

кыраныссыларыгар «Сир аннын туһунан» 1992 сүл олуннүү 21 күнүнээбى 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Союзунун 23<sup>2</sup> ыстатыйатынан көрүллүбүт бырайыактыр докумонга олобуран сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральний уорган олохтообут бэрээдэгинэн туналаах баайы хостооһуннага сыйыана суюх сир аннынаабы тутуулары, ол инигэр углекислай гааһы харайыыга аналлаах (онгорон таһаары уонна туһаны I–V күтталлаах кылаастаах тобојун харайыыга аналлаах сир аннынаабы тутуулартан ураты), тутар уонна үлэлэтэр бырааптаахтар.

7. Углеводородтаах сырьеңу көрдөөһүнү уонна хостооһуну эбэтэр холбооуктаах лицензиянан углеводородтаах сырьеңу геологической үөрэтиини, көрдөөһүнү уонна хостооһуну ыытар сир аннын туһанааччылар бигэргэтиллибит техническэй бырайыакка олобуран кинилэргэ «Сир аннын туһунан» 1992 сүл олуннүү 21 күнүнээбى 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Союзунугар сөп түбәниннэрэн бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссыларыгар сир аннынаабы ууттан, хостонуулара углеводородтаах сырье баар сирин онорууну кытта сибээстээх, туналаах сир баайын мэнэник ууттан уонна үлэлэригэр уонна технологической наадыйыларыгар анаан туһаныллар ууттан хостооһуну киллэрэн турал, сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральний уорган олохтообут бэрээдэгинэн углеводородтаах сырьеңа киирсибэт туналаах сир баайын хостуур бырааптаахтар.»;

10) 18 ыстатыйатын 1 чааһыгар маннык ис хоноонноох 7.1 пууну эбэргэ:

«7.1) сир аннын туһанар юридический тэрилтэбэ, киниэхэ сыйыаннаан сир аннын учаастагын туһаныны быраабын биэрии иннинээби икки сүл устатыгар бу Союз 19 ыстатыйатын 2 чааһын 1–4, 6 уонна 7 пууннарыгар сөп түбәниннэрэн сир аннын туһаныны быраабын болдьох иннинэ тохтотор туһунан быһаарыы ылышыллыбатах буоллабына, сир аннын геологический үөрэтиини салгыы ыытарыгар, сир аннын туһанар юридический тэрилтэ, туналаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнүн уонна сыйаналааынын киллэрэн турал, сир аннын геологический үөрэтиини ыытар сыйаллаах туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастагын (федеральный суолталаах сир аннын учаастагыттан уонна олохтоох суолталаах сир аннын учаастагыттан ураты) туһаныны быраабын, туһаныны бырааба бэриллэр сир аннын учаастагар сыйыаннаан юридический тэрилтэбэ туналаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнүн уонна сыйаналааынын киллэрэн турал сир аннын геологический үөрэтиигэ бигэргэммит бырайыактыр докумона бэриллибит уонна (эбэтэр) тиэрдиллибит, итиэннэ сир аннын учаастагын туһаныны кэмигэр ылышыллыбыйт сир аннын туһунан геологический инициаторийн бэриллибит уонна (эбэтэр) тиэрдиллибит түбэлтэтигэр биэрэр;»;

11) 20 ыстатыйатыгар:

а) 4 чааһын маннык сааһылаан биэрэргэ:

«4. Бу Сокуон 19 ыстатыйатын 2 чааһын 2–4, 6 уонна 7 пууннарынан көрүллүбүт түбэлтэлэргэ сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральниай уорган эбэтэр кини сирдээбү-уоттаафы уоргана, оттон олохтоох суолталаах сир аннын учаастагар сыһыаннаан Саха Өрөспүүбүлүкэтин былааһын толорор уоргана сир аннын туһанааччыга (кини бэрэстэбийтэлигэр) сир аннын туһанааччы онорбут кэниилэрин уонна олору сир аннын туһанааччыга (кини бэрэстэбийтэлигэр) бу биллэрии тиксэриллибит күнүттэн ыла үс ыйтан уон икки ыйга диэри болдьохтоох кэмнэ суюх онорорун туһунан суругунан биллэриини ыытар. Суругунан биллэрии ыытыллыбытын туһунан иһитиннэрии туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын уонна бу Сокуон 27 ыстатыйатынан көрүллүбүт сир аннын туһаныы лицензияларын судаарыстыбаннай реестригэр таһаарыллар. Суругунан биллэрии сир аннын туһанааччыга (кини бэрэстэбийтэлигэр) тийийэбүттэн ыла эбэтэр туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын уонна бу Сокуон 27 ыстатыйатынан көрүллүбүт сир аннын туһаныы лицензияларын судаарыстыбаннай реестригэр таһаарыллыбыт күнүттэн отут күн ааспытын кэннэ тиксэриллибитинэн ааҕыллар. Өскөтүн суругунан биллэрии ыытыллыбыт сир аннын туһанааччытыгар (кини бэрэстэбийтэлигэр) тийббит, ол эрэн ыйыллыбыт сир аннын туһанааччытыгтан (кини бэрэстэбийтэллиттэн) тутулуктаах быһыыттан-майгыттан сылтаан киниэхэ туттарыллыбатах эбэтэр ыйыллыбыт сир аннын туһанааччы (кини бэрэстэбийтэлэ) суругунан биллэриини аахпатах түбэлтэтигэр суругунан биллэрии син биир тиксэриллибитинэн ааҕыллар. Өскөтүн сир аннын туһанааччы суругунан биллэриигэ ыйыллыбыт кэниилэри ыйыллыбыт болдьох иһигэр суюх онорбот түбэлтэтигэр, сир аннын туһаныы бырааба, боломуочуйалаах уорган бу ыстатыйа 1 чааһынан көрүллүбүт сир аннын туһаныы быраабын болдьох иннинэ тохтотор туһунан быһаарыны ылыммыт күнүттэн ыла тохтолтуллар.»;

б) 10 чааһыгар «тохтолтуллубут» диэн тыл кэнниттэн «(«Сир аннын туһунан» 1992 сыл олуннуу 21 күнүнээбү 2395-1 №-дээх Россия Федерациины Сокуонун 20 ыстатыйатын 2 чааһын 5, 8, 9 уонна 10 пууннарынан көрүллүбүт түбэлтэлэргэ сир аннын туһаныы быраабын болдьох иннинэ тохтолтууттан ураты)» диэн тылы эбэргэ;

12) 21 ыстатыйатыгар:

а) 1 чааһын «д» пуунун маннык сааһылаан биэрэргэ:

«д) бу Сокуон 24 ыстатыйатыгар сөп түбэхиннэрэн киниэхэ хайа сирин-уотун быһыыттынан туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастагын кыраныыссатыгар сир учаастактарыгар хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутууну хааччахтыырга;»;

б) 2 чааын «н» пуунугар «технологической наадыйы» диэн тыл кэнниттэн «, сир аннынаабы ууну, онтон туһалаах компоненнары хостообуттарын кэнниттэн» диэн тылы эбэн биэрэргэ;

в) маннык ис хоноонноох 6 уонна 7 чаастары эбэрэгэ:

«6. Өскөтүн сир аннын туһанааччылар сир аннын туһаныны тобохторугар, ол иһигэр көйүллэр уонна туһалаах сир баайдаах, атын эттиктээх хайа боруодаларыгар сир аннын туһаныны лицензиятыгар ыйыллыбатах туһалаах баайы булбут буоллахтарына, кинилэр (олохтоох суолталаах сир аннын учаастактарыгар сир аннын туһанааччылартан ураты) бэйэлэрин көүүлээхиннэринэн сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральний уорганна эбэтэр кини сирдээби-уоттаабы уорганыгар сир аннын туһаныны лицензиятыгар уларытылары киллэрэр туһунан сайаапка киллэриэхтэрин сөп.

7. Бу ыстатья 2 чааын «а», «г», «е» – «з» пууннарыгар ыйыллыбыт эбээхинэстэр сир аннын «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олуннуу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонун 11 ыстатьятын 5 чааыгар сөп түбээхиннэрэн сир аннын туһанар дьонго тарбаналлар.»;

13) 22 ыстатьятын 1 чааын «л» хос пуунун маннык сааылаан биэрэргэ:

«л) «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олуннуу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонун 25 ыстатьятын 5 чааынан көрүллүбүт сөбүлэхиннэриитэ суох туһалаах баайы чинчийигэ уонна хостооһунга наадалаах сир учаастактарын кыраныссытагар хапытаалынай тутуу эбийиэктэрин тутууну сэрэтии уонна бу сир учаастактарын атын сыалга туһаныы олохтоммут бэрээдэгин тутууу;»;

14) 22.1 ыстатьятын 7 чааыгар маннык ис хоноонноох этиини эбэрэгэ: «Ыараханык хостонор туһалаах баайы геологической үөрэтии, чинчийи уонна хостооһун технологиятын онгурууга бырайыактыыр докумоону бэлэмниир, сөбүлэхиннэрэр уонна бигэргэгээр бэрээдэги Россия Федерациятын Бырабыталыстыбата олохтуур.»;

15) маннык ис хоноонноох 22.2 ыстатьяны эбэрэгэ:

«22.2 ыстатья. Сир аннын эрэгийиэннээби геологической үөрэтиини, сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүүнү, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна сыаналааыны киллэрэн турал сир аннын геологической үөрэтиини, сир аннын учаастактара туһалаах баайы хостооһуну кытта сибээхэ суох сир аннынаабы тутуулары тутууга уонна үлэлтийигэ табыгастаах буолууларын геологической үөрэтиини уонна сыаналааыны, туһалаах баай үөскүүр сирин чинчийиини ыытыыга бырайыактыыр докумоон

1. Федеральнай бүддүүт, Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай бүддүүтүн, олохтоох бүддүүттэр уонна сир аннын туһанааччылар үптэрийн суоттарыгар ытыллар сир аннын эрэгийиэннээбүй геологической үөрэтийн, сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүү, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна съаналааһыны киллэрэн турал сир аннын геологической үөрэтийн, сир аннын учаастактара туһалаах баай хостооһуну кытта сибээхэ суюх сир аннынааҕы тутуулары тутууга уонна үлэлэтийгэ табыгастаах буолууларын геологической үөрэтийн уонна съаналааһыны, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүн бигэргэммит бырайыактыыр докумуонна сөп түбэхиннэрэн ытыллаллар.

2. Сир аннын эрэгийиэннээбүй геологической үөрэтийн, сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүү, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна съаналааһыны киллэрэн турал сир аннын геологической үөрэтийн, сир аннын учаастактара туһалаах баай хостооһуну кытта сибээхэ суюх сир аннынааҕы тутуулары тутууга уонна үлэлэтийгэ табыгастаах буолууларын съаналааһыны уонна геологической үөрэтийн, туһалаах баай үөскүүр сирин чинчийи бырайыактыыр докумуона бигэргэниэн инниңэ сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральнай уорган эбэтэр кини сирдээбүй-уоттааҕы уоргана тэрийэр уонна сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральнай уорган эбэтэр кини сирдээбүй-уоттааҕы уорганнын салайытыгар киирэр судаарыстыбаннай хааһына тэрилтэтэ ыытар экспертизатын сайабылынналаахтар үптэрийн суотугар ааһар.

3. Сир аннын эрэгийиэннээбүй геологической үөрэтийн, сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүү, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна съаналааһыны киллэрэн турал сир аннын геологической үөрэтийн, сир аннын учаастактара туһалаах баай хостооһуну кытта сибээхэ суюх сир аннынааҕы тутуулары тутууга уонна үлэлэтийгэ табыгастаах буолууларын съаналааһыны уонна геологической үөрэтийн, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүн бырайыактыыр докумуонун састаабыгар уонна иһинээбүтигэр ирдэбилилэр сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральнай уорган олохтообут сир аннын геологической үөрэтийнин уонна туһалаах баай көрүннэринэн туһалаах баай үөскүүр сирин чинчийиини ыытыыга бырайыактыыр докумуону бэлэмнээһин быраабылларынан быһаарыллаллар.

4. Сир аннын эрэгийиэннээбүй геологической үөрэтийнин, сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүүнү, туһалаах баай баар сирин көрдөөһүнү уонна съаналааһыны киллэрэн турал, сир аннын геологической үөрэтийнин, сир аннын учаастактарын туһалаах баай хостооһуннага сыйыана суюх сир аннынааҕы тутуулары тутууга уонна үлэлэтийгэ табыгастаах буолууларын геологической үөрэтийнин уонна

сыанаалааыны, туһалаах баай үөскүүр сирин чинчийини ыбытыыга экспертизыны ыбыты бэрээдэгин уонна ону ыбытыыга төлөбүр кээмэйин Россия Федерациинын Бырабыталыстыбата олохтуур.»;

16) 24 ыстатьятын маннык сааылаан биэрэргэ:

«24 ыстатья. Сир учаастактарын кыраныссаларыгар туһалаах баайы чинчийигэ уонна хостооһунга ирдэнэр хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутуу уратылара

1. Сир учаастактарын кыраныссаларыгар нэһилиэннъэлээх пууннаар кыраныссаларын тас өттүгэр туһалаах баайы чинчийигэ уонна хостооһунга ирдэнэр хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутууну хааччыйыга анаан толорор былаас боломуочуйалаах федеральнай уоргана Россия Федерациинын Бырабыталыстыбата олохтообут бэрээдэгинэн геодезия уонна картография туһунан сокуонга сөп түбэхиннэрэн оноһуллар биир уопсай электроннай картографической төрүтү туһанан анал каарталары (схемалары) бэлэмнээхини, бигэргэтиини уонна «Интернет» иһитиннэрээр-биллэрэр-телекоммуникационнай ситимигэр бэйэ дьин таһымнаах сайтыгар танаарыны толорор. Нэһилиэннъэлээх пууннаар кыраныссаларын тас өттүгэр баар сиргэ, сир учаастактарыгар сиыланнаан анал каарталарга (схемаларга) хасааха туһалаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учуоттанар туһалаах баай баар сирдэрэ, итиэннэ хайа сирин-уотун быһыбытынан туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссалара көрдөрүллэллэр.

2. Хасааха туһалаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учуоттанар киэнник тарђаммыт туһалаах баай баар сирин туһунан, итиэннэ хайа сирин-уотун быһыбытынан туһаныыга бэриллибит олохтоох суолталаах сир аннын учаастактарын кыраныссаларын туһунан, нэһилиэннъэлээх пууннаар кыраныссаларын тас өттүгэр баар сиргэ, сир учаастактарыгар сиыланнаан бу ыстатья 1 чааынан көрүллэр анал каарталары (схемалары) бэлэмнииргэ ирдэнэр иһитиннэрии Россия Федерациинын Бырабыталыстыбата боломуочуйалаабыт ыйыллыбыт анал каарталары (схемалары) бигэргэтэригэр анаан толорор былаас федеральнай уорганыгар Саха Өрөспүүбүлүкэтийн судаарыстыбаннай былааын боломуочуйалаах толорор уоргана электроннай көрүнүнэн киллэрэр, ол иһигэр биэдэмистибэлэр икки ардыларынаа ёз электроннай хардарыта дъайсыы биир уопсай тиһигин уонна онно холбонор биэдэмистибэлэр икки ардыларынаа ёз электроннай хардарыта дъайсыы эрэгийиэннээби тиһигин туһанан.

3. Анал каартада (схемада) киирэр иһитиннэриини-биллэриини биэрий бэрээдэгин уонна састаабын Россия Федерациинын Бырабыталыстыбата боломуочуйалаабыт толорор былаас федеральнай уоргана олохтуур.

4. Өскөтүн бу ыстатья 1 чааынан көрүллүбүт анал каартада (схемада) сөп түбәниниэрэн сир учаастага хасааха туналаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учооттанар туналаах баай баар сирин кыраныссатыгар, уонна (эбэтэр) хайа сирин-утун быыытынан тунаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар сыппат буоллааына, сир аннын туунан геологический инициативный биир уопсай пуондатын тунаан «Интернет» инициативный-биллэрэр-телекоммуникационный ситетигэр ыйыллыбыт анал каарталар (схемалар) танаарыллар дынг таһымнаах сайтарыгар ыйыллыбыт анал каарталарга (схемаларга) тунаайы оноһуллубут күнүгэр сир учаастагын кыраныссатыгар хасааха туналаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учооттанар туналаах баай баар сирэ, уонна (эбэтэр) хайа сирин-утун быыытынан тунаныыга бэриллэр сир аннын учаастактара суюн бигэргэтэр электронный документ оноһуллар. Өскөтүн бу ыстатья 1 чааынан көрүллүбүт анал каартада (схемада) сөп түбәниниэрэн сир учаастага хасааха туналаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учооттанар туналаах баай баар сирин кыраныссатыгар, уонна (эбэтэр) хайа сирин-утун быыытынан тунаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар сытар буоллааына, сир аннын туунан геологический инициативный биир уопсай пуондатын тунаан «Интернет» инициативный-биллэрэр-телекоммуникационный ситетигэр ыйыллыбыт анал каарталар (схемалар) танаарыллар дынг таһымнаах сайтарыгар ыйыллыбыт анал каарталарга (схемаларга) тунаайы оноһуллубут күнүгэр сир учаастагын кыраныссатыгар хасааха туналаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учооттанар туналаах баай баар сирэ, уонна (эбэтэр) хайа сирин-утун быыытынан тунаныыга бэриллибит сир аннын учаастактара баарын туунан инициативный-биллэрэр электронный документ оноһуллар.

5. Өскөтүн бу ыстатья 1 чааынан көрүллүбүт анал каартада (схемада) сөп түбәниниэрэн сир учаастага хасааха туналаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учооттанар туналаах баай баар сирин кыраныссатыгар, уонна (эбэтэр) хайа сирин-утун быыытынан тунаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар сытар буоллааына, маннык сир учаастагын кыраныссаларыгар хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутуу сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральныай уорган эбэтэр кини сирдээбүү-уттады уоргана тэрийэр хамыыныйатын сөбуләниитин кэнниттэн көнгүллэнэр, оттон хасааха туналаах баай хасааын судаарыстыбаннай балаансатынан учооттанар киэнник тарбаммыт туналаах баай баар сирин кыраныссаларыгар, уонна (эбэтэр) хайа сирин-утун быыытынан тунаныыга бэриллибит олохтоох суолталаах сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар сытар сир учаастактарыгар сыйыланнаан, – бу ыстатья 7 чааыгар

ыйыллыбыт түбэлтэлэртэн ураты, Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай былааын боломуочуйалаах толорор уоргана тэрийэр хамыыһыйатын сөбулэһниитин кэнниттэн.

6. Бу ыстатья 5 чааынан көрүллүбүт хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутууга сөбулэһиннэрии туһунан быһаарыны ылсыга сайаапканы туттары, уонна ыйыллыбыт быһаарыны эбэтэр маннык сөбулэһиннэриигэ аккаастыыр туһунан быһаарыны биэрии быһаччы почтанан ыытыы көмөтүнэн, электроннай почтаны туһанан эбэтэр судаарыстыбаннай уонна муниципальнай өнө биир уопсай порталын, «Интернет» иһитиннэрэр-биллэрэр-телекоммуникационнай ситимигэр сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайар федеральний уорган эбэтэр кини сирдээбү-уоттааы уорганын дынг таһымнаах сайтыгар таһаарыллар иһитиннэрэр-биллэрэр кылаа туһанан оноһуллар.

7. Бу ыстатья 5 чааынан көрүллэр хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутууга сөбулэһиннэрии маннык түбэлтэлэргэ ирдениллибэт:

1) сир аннын туһанааччы сир учаастактарыгар бу Сокуон 22.1 ыстатьятынан олохтоммут бигэргэмmit техническэй бырайыактарынан көрүллүбүт, туһалаах баайы чинчийигэ уонна хостооһуннга ирдэнэр хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутар буоллааына;

2) туһалаах баай хасааха хапытаалынай тутуу эбийиэгин тутууга көнүл бэриллибитин кэнниттэн эбэтэр тутууга көнүлү ылсы ирдениллибэт хапытаалынай тутуу эбийиэгин тутуу түмүктэммитин кэнниттэн бу Сокуон 30 ыстатьятынан олохтоммут бэрээдэгингэн судаарыстыбаннай балаансаа киллэрилиннэбинэ.

8. Бу ыстатья 5 чааынан көрүллүбүт хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутууга сөбулэһиннэрии, ескөтүн маннык эбийиектэри тутуу уонна үлэлэтии туһалаах баай хасааын сир анныттан хостооһуннга харгыстыыр түбэлтэтигэр (линия эбийиектэриттэн ураты, ону тутууга сир аннын туһанааччы сөбулэнгэ баар буоллааына), туһалаах баай хаачыстыбата түһүүтүгэр уонна (эбэтэр) сир аннын киртитигэ тиэрдэр түбэлтэлэргэ көнүллэммэт.

9. Хайа сирин-уотун быһытынан туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныыссаларыгар сыйтар сир учаастактарыгар бу ыстатья 5 чааынан көрүллүбүт хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутуу сир аннын туһунан геологический иһитиннэриини, туһалаах баай баар сирин чинчийини ыытыыга бырайыактыыр докумуон, туһалаах баай баар сирин оноруу техническай бырайыагын, туһалаах баай хасааын уонна сир аннынааы уу судаарыстыбаннай экспертизатын түмүгүн, сир аннын учаастактарын туһаныыга биэрии туһунан геологический иһитиннэриини учуоттаан турал сир аннын туһанааччынан бэлэмнэниллэр маннык иһитиннэриини учуоттаан турал сөбулэһиннэриллиэхтээх:

1) тулааах баайы чинчийини уонна хостоохуну ытысыга сир учаастактарын кыраныссаларыгар тулааах баайы чинчийигэ уонна хостоохунна ирдэнэр хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутуу түмүгэр үөскүөн сөптөөх хааччахтар баалларын (суюхтарын) туунан;

2) тулааах баай баар сирин бэлэмнээхин инники кыацын туунан, хапытаалынай тутуу эбийиэгин тутуу былааннанаынан сибээстээн чинчийи уонна хостоохун ытыллыбатыгар сыныаннаан сабажаланар сүтүктэр уонна (эбэтэр) тулааах баай хасааын кэринин туунан (хайа сирин-үотун быһытынан туаныыга бэриллибит сир аннын учаастактарын кыраныссаларыгар хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутуу былааннанаар буоллаџина).

10. Сир учаастактарын кыраныссаларыгар тулааах баайы чинчийигэ уонна хостоохунна ирдэнэр, бу ыстатья 5 чааынан көрүллүбүт хапытаалынай тутуу эбийиектэрин тутууну сөбулэхиннэрий бэрээдэгин, манык сөбулэхиннэриигэ аккаастыр төрүттэри Россия Федерациятын Бырабыталыстыбата олохтуур.»;

17) 25 ыстатьятын 5 чааыгар «, халыба уонна ис хохноо, итиэнэ илии баттааын бэрээдэгэ Россия Федерациятын Бырабыталыстыбата боломуочуйалаабыт толорор былаас федеральнай уорганынан олохтонор» диэн тылы эбэргэ;

18) 26 ыстатьятын 1 чааыгар:

а) «ону бэлэмнээхин усулуобуйатыгар,» диэн тыл кэнниттэн «олор сытар сирдэрин туунан, туунан» диэн тылы эбэргэ;

б) «Сир аннын туунан» 1992 сыл олуньу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонунан көрүллүбүт сир аннын туаныы көрүнгнэрин» диэн тыл кэнниттэн «, сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүүнү уонна туаныыга бэриллибит сир аннын учаастагар сир аннын туругун кэтээн көрүүнү ытысыга» диэн тылы эбэргэ;

19) 26.1 ыстатьятыгар:

а) 1 чааын манык сааылаан биэрэргэ:

«1. Сир аннын туунан геологический инициаторий биир уопсай пуондата федеральнай судаарыстыбаннай инициатор-биллэрээр тишигинэн буолар, онно геологический инициаторий федеральнай пуондатыгар уонна ол сирдээби-үоттааы пуондаларыгар, Саха Ореспүүбүлүкэтий геологический инициаторий пуондатыгар, Россия Федерациятын судаарыстыбаннай былааын уорганаарыгар, Саха Ореспүүбүлүкэтий судаарыстыбаннай былааын уорганаарыгар, судаарыстыбаннай былаас ыйыллыбыт уорганаарын салайытыгар киирэр тэрилтэлэргэ, атын кэмиэрчэскэй тэрилтэлэргэ уонна кэмиэрчэскэй суюх тэрилтэлэргэ баар сир аннын туунан бастаанты геологический

иһитиннэрий уонна сир аннын туһунан быһаарыллыбыт геологической иһитиннэрии реестрэ, электроннай носительга киллэриллибит уонна геологической иһитиннэрии федеральнай пуондатыгар уонна ол сирдээбү-уоттаабы пуондаларыгар баар сир аннын туһунан бастаанты геологической иһитиннэрии уонна сир аннын туһунан быһаарыллыбыт геологической иһитиннэрии, итиэннэ бу Сокуон 24 ыстатыйатын 1 чааңыгар ыйыллыбыт анал каарталар (схемалар) киирэллэр.»;

б) 4 чааңыгар «сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын салайыны толоруу» диэн тыл кэнниттэн «, сир аннын судаарыстыбаннай геологической үөрэтий» диэн тылы эбэргэ;

20) 28 ыстатыйатын маннык сааңылаан биэрэргэ:

«28 ыстатыйа. Сир аннын туһалаах баайын уонна сир аннынаабы уу хасааын, туһаныыга бэриллэр сир учаастагын туһунан геологической иһитиннэрии судаарыстыбаннай экспертизаа ыйтыллар, сууккаа 100 кубический миэтэрэттэн элбээж суюх кэрингинэн хостонор уонна иһэр уунан хааччыйарга эбэтэр техническэй уунан хааччыйарга туһаныллар сир аннын уутун хостооһуннга анаан бэриллэр сир аннын учаастагын сир аннынаабы уутун хасааыттан ураты, итиэннэ ыараханык хостонор сир аннын туһалаах баайын геологической үөрэтий, чинчийи уонна хостооһун технологиятын оноруу хаамыытыгар хостонор ыараханык хостонор сир аннын туһалаах баайыттан ураты.

2. Туһалаах баайы уонна сир аннынаабы ууну хостооһун ол хасааын судаарыстыбаннай экспертизатын ыйтыы кэнниттэн биирдэ ыйтыллар, сууккаа 100 кубический миэтэрэттэн элбээж суюх кээмэйинэн хостонор уонна иһэр уунан хааччыйарга эбэтэр техническэй уунан хааччыйарга туһаныллар сир аннын уутун хостооһунтандан ураты, итиэннэ ыараханык хостонор сир аннын туһалаах баайын геологической үөрэтий, чинчийи уонна хостооһун технологиятын оноруу хаамыытыгар хостонор ыараханык хостонор сир аннын туһалаах баайын хостооһунтандан ураты.

3. Туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын судаарыстыбаннай экспертизатын ыйтыы түмүгэ туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын судаарыстыбаннай экспертизатын түмүгүн быһыытынан оногуллар, ол «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олуннью 21 күнүнээбү 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонун 31 ыстатыйатынан көрүллүбүт бэрээдэгинэн судаарыстыбаннай балаансаа туроурарга төрүт буолар.

4. Туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын судаарыстыбаннай экспертизата «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олуннью 21 күнүнээбү 2395-1 №-дээх Россия

Федерациятын Сокуонун 10 ыстатыйатын 2 чааын 1 пуунунан көрүллүбүт сир аннын геологической үөретии болдьоңун устатьн тухары ыытыллылан сөп, туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын ахсаанын уонна хаачыстыбатын, олор бырамышыланнай суолталарын, хостооһун хайа-техническэй, гидрогеологической, экологической уонна да атын усулуобуйатын объективнай сынабылын биэрэр докумооннары уонна матырыяаллары судаарыстыбаннай экспертизаңа туттарыллар түбэлтэтигэр.

5. Туһалаах баайы хостооһунна сыңыана суюх сир аннынаабы тутуулары тутууга уонна үлэлтиигэ сөп түбэхэр сир аннын учаастагын туһунан геологической иһитиннэрии-биллэрии эмиэ судаарыстыбаннай экспертизаны ааһыахтаах. Туһалаах баайы хостооһуннга сыңыана суюх сир аннынаабы тутуулары тутууга уонна үлэлтиигэ сир аннын итинник учаастагын туһаныыга биэрии геологической иһитиннэрии-биллэрии судаарыстыбаннай экспертизата ыытыллыбытын эрэ кэннэ көнүллэнэр, ол экспертиза түмүгэ туһаныыга бэриллэр сир аннын учаастагын туһунан геологической иһитиннэрии-биллэрии судаарыстыбаннай экспертизатын түмүгүн биһытынан огоонуллар.

6. Туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын, туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастагын туһунан геологической иһитиннэрии-биллэрии судаарыстыбаннай экспертизата сир аннын туһанааччыларын сайабылыннъатынан ыытыллар. Туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын, туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастагыттан ураты сир аннын учаастагын туһунан геологической иһитиннэрии-биллэрии судаарыстыбаннай экспертизата сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральнай уорганын эбэтэр ол сирдээби-үоттаабы уорганын көрүүтүгэр баар судаарыстыбаннай учреждениелар сайабылыннъаларынан, оттон киэнник тарбаммыт туһалаах баайга сыңыаннаан – сир аннын туһаныы сыңыаннааныларын сүруннээшин эйгэтигэр боломуочуйаны толорор Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай былааын уорганын дъаһайытыггар баар судаарыстыбаннай учреждениелар сайабылыннъаларынан ыытыллар.

7. Туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын, туһаныыга бэриллэр сир аннын учаастагын туһунан геологической иһитиннэрии-биллэрии судаарыстыбаннай экспертизата сайабылыннъалаах үбүн суотугар ыытыллар.

8. Туһалаах баай уонна сир аннынаабы уу хасааын, туһаныыга бэриллэр сир аннын учаастагын туһунан геологической иһитиннэрии-биллэрии судаарыстыбаннай экспертизата Россия Федерациятын Бырабыытальстыбатынан олохтоммут бэрээдэгинэн сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральнай уорганынан (олохтоох суолталаах сир аннын учаастактарын, итиэннэ иһэр уунан хааччыйар эбэтэр техническэй уунан хааччыйар инниттэн сууккаңа 500 кубический миэтэрттэн элбэжэ суюх

кэрингинэн хостонор киэнник тарбаммыт туналаах баий хасааын уонна тунаныллар сир аннынааы уу хасааын өттүнэн) уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай былааын уорганнынан ыытыллар.

9. Туналаах баий уонна сир аннынааы уу хасааын, тунаныга бэриллэр сир аннын учаастагын туунан геологической иһитиннэрий-биллэрии судаарыстыбаннай экспертизатын ыытыы иһин төлөбүр федеральнай бүддүүт дохуутугар киирэр, олохтоох суолталаах сир аннын учаастагын, итиэннэ иһэр уунан хааччыйар эбэтэр техническэй уунан хааччыйар инниттэн сууккаџа 500 кубический миэтэрэттэн элбээс суюх кэрингинэн хостонор киэнник тарбаммыт туналаах баий хасааын уонна тунаныллар сир аннынааы уу хасааын өттүнэн ыйыллыбыт экспертизыны Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай былааын уорганныра ыытылларыттан Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай бүддүүтүн дохуутугар киирэр төлөбүртэн ураты.

10. Туналаах баий уонна сир аннынааы уу хасааын, тунаныга бэриллэр сир аннын учаастагын туунан геологической иһитиннэрии судаарыстыбаннай экспертизатын ыытыы иһин төлөбүр кээмэйэ уонна ону төлөбүрүн бэрээдэгэ Россия Федерациинын Бырабыталыстыбатынан быхаарыллар.»;

21) манык ис хохонноох 28.1 ыстатьяны эбэргэ:

«28.1 ыстатья. Туналаах баий хасааын барыллаан съянабыла уонна  
ол түмүгүн апробацията

1. Туналаах баий хасааын барыллаан съянабыла сир аннын эрэгийнэнээби геологической үөрэтий, сир аннын геологической үөрэтий кэмигэр ыытыллар, ол иһигэр бу Союон 22.2 ыстатьятынан көрүллүүт экспертиза үтүө түмүгүн ылбыт бырайыактыыр докумуоннарга сөп түбэхиннэрэн туналаах баий үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна съянабылы, туналаах баий үөскүүр сирин чинчийини киллэрэн турал.

2. Туналаах баий хасааын барыллаан съянабылын ыыталлар:

1) сир аннын эрэгийнэнээби геологической үөрэтийни, сир аннын геологической үөрэтийни, бэйэлэрин үптэрин суотугар туналаах баий үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна съянабылы, туналаах баий үөскүүр сирин чинчийини киллэрэн турал, ыытар сир аннын тунаанааччылар – ескөтүн ол бу Союон 22.2 ыстатьятынан көрүллүүт экспертиза үтүө түмүгүн ылбыт бырайыактыыр докумуонунан көрүллүүт түбэлтэтигэр;

2) сир аннын геологической үөрэтийни, Россия Федерациинын бүддүүт тиһигин бүддүүтүн үбүн суотугар туналаах баий үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна съянабылы киллэрэн турал, онорор уонна судаарыстыбаннай хантараагынан толорооччунан буолар сир аннын тунаанааччылар – ескөтүн ол судаарыстыбаннай хантараагынан көрүллүүт түбэлтэтигэр;

3) федеральний бүдьүөт үбүн суотугар сир аннын судаарыстыбаннай геологической үөрэтиини ыытар уонна сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральний уорганын эбэтэр ол сирдээбү-уоттаафы уорганын дъаһайытыгар киирэр судаарыстыбаннай (бүдьүөт эбэтэр автономнай) учреждениеларынан буолар сир аннын туһанааччылар – өскөтүн ол «Сир аннын туһунан» 1992 сыл олуннью 21 күнүнээбү 2395-1 №-дээх Россия Федерациины Сокуонун 10<sup>1</sup> ыстатыйатын 1 чааһын 11 пуунунан көрүллүбүт сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральний уорганын эбэтэр ол сирдээбү-уоттаафы уорганын быһаарыытынан көрүллүбүт түбэлтэтигэр.

3. Туһалаах баай хасааһын барыллаан сыанабыл түмүгэ бу Сокуон 26 ыстатыйатыгар сөп түбэхиннэрэн геологической инициативы-биллэрии федеральний пуондатыгар уонна ол сирдээбү-уоттаафы пуондаларыгар туттарыллар геологической отчуокка киллэриллэр.

4. Минерал-сырье базатын чөлүгэр түхэриини хааччыйар уонна сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральний уорганынан көрүллүбүт бэрээдэгүнэн сир аннын туһаныны лицензиялааһынынан хааччыйыны тэрийэр инниттэн туһалаах баай барыллаан хасааһын сыанабылын түмүгэ туһалаах баай барыллаан хасааһын сыанабылын чахчылаах буолуутун бэрэбиэркэтийн уонна туһалаах баай көрүнгнэринэн туһалаах баай барыллаан баайын уонна хасааһын классификациятыгар сөп түбэхинитин бэрэбиэркэтийн – туһалаах баай барыллаан хасааһын сыанабылын түмүгүн аprobациятын ааһар.

5. Туһалаах баай барыллаан хасааһын сыанабылын түмүгүн аprobацията (салгын – аprobация) (олохтоох суолталаах сир аннын учаастактарыгар киэнник тарђаммыт туһалаах баайтан ураты) сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральний уорганынан эбэтэр ол сирдээбү-уоттаафы уорганынан тэриллэр уонна ону сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральний уорганынан эбэтэр ол сирдээбү-уоттаафы уорганынан тэриллэр хамыыһийа ыытар. Аprobацияны туһалаах баай барыллаан хасааһын сыанабылыгар докумооннары уонна матырыяаллары аprobация ёа киллэрэргэ бэлэмнииргэ ыйттыбыт биирдиилээн дьон эбэтэр юридической тэрилтэ ыытара көнүллээммэт.

6. Аprobация түмүгүнэн туһалаах баай барыллаан хасааһын сыанабыла чахчылаафын уонна ол туһалаах баай көрүнгнэринэн туһалаах баай барыллаан баайын уонна хасааһын классификациятыгар сөп түбэхинитин туһунан түмүк (сөптеөх түмүк) эбэтэр туһалаах баай барыллаан хасааһын сыанабыла чахчыта суюн уонна (эбэтэр) ол

тухалаах баий көрүннэринэн тухалаах баий барыллаан баийн уонна хасаанын классификациягар сөп түбэспэтин түхунан түмүк (сөбө суох түмүк) онохуллар.

7. Тухалаах баий барыллаан хасаанын тухалаах баий үөскүүр сирин уонна тухалаах баий көстүбүт сирин судаарыстыбаннай кадаастрыгар судаарыстыбаннай учукка туроруу апробация сөптөөх түмүгэр олооуран ытыллар, ол сир аннын түхунан бастааны геологический инициативный-бизнесий реестригэр уонна сир аннын түхунан геологический инициативный-бизнесий биир уопсай пулдатын сир аннын түхунан түмүллүбүт геологический инициативный-бизнесий реестригэр киллэриллэр. Апробация сөбө суох түмүгэ ыйыллыбыт реестргэ тухалаах баий үөскүүр сирин уонна тухалаах баий көстүбүт сирин судаарыстыбаннай кадаастрыгар тухалаах баий барыллаан хасаанын аахсыбакка турал киллэриллэр.»;

22) 29 ыстатьятын 2 чааһыгар «, онно тухалаах баий барыллаан хасаанын ахсаанын уонна хаачыстыбатын характеристикалыры» диэн тылы эбэрэгэ;

23) 34 ыстатьятын 3 чааһын 5 абзаын күүһүн сүтэрбитинэн билинэргэ;

24) 35 ыстатьятын маннык сааһылаан биэрэргэ:

«35 ыстатья. Сир аннын судаарыстыбаннай геологический үөрэтии

1. Саха Орөспүүбүлүкэтигэр сир аннын судаарыстыбаннай геологический үөрэтии ытыллар, ол соруктарынан буолаллар:

1) Саха Орөспүүбүлүкэтин сирин-уотун геологический карталааһынга;

2) судаарыстыбаннай бырагыраамаларга сөп түбэхиннэрэн тухалаах баий үөскүүр сирин көрдөөһүн уонна съяналааһын;

3) сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүү уонна онно буолар хамсааһыннары барыллааһын;

4) сир аннын түхунан, минерал-сырье базатын туругун түхунан инициативный-бизнесий хомуйуу уонна харайы;

5) сир аннын геологический үөрэтии атын көрүннэрэ.

2. Сир аннын судаарыстыбаннай геологический үөрэтиини (сир аннын эрэгийиэннээби геологический үөрэтиини, тирэх геологический-геофизический профиллары, параметрический уонна ураты дирин скважиналары, геологический-чинчийэр үлэни научной-технический хааччыйы, сир аннын геологический үөрэтиигэ съяналаах тиэмэлэринэн уонна уопуттуур-методический үлэлэри, сир аннын түхунан геологический инициативный-бизнесий хомуйууну, таныны, харайыны, туханыны уонна туханыыга биериини, сир аннын туругун судаарыстыбаннай кэтээн көрүүнү киллэрэн турал) сир аннын судаарыстыбаннай пулдатын управлениетын федеральний уорганын дъяһайытыгар эбэтэр ол сирдээби-уоттааҕы уорганнарын

дъаһайытыгар баар судаарыстыбаннай (бүдьүөт эбэтэр автономнай) учреждениелар судаарыстыбаннай сорудахха олобуран онороллор.

3. Сир аннын эрэгийиэннээби геологической үөрэтий, туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна сыанабылы киллэрэн турان сир аннын геологической үөрэтий уонна сир анныгар баар туһалаах баайы чинчийи түмүгүнэн туһалаах баай барылланар хасааын эбэтэр туһалаах баай хасааын быһытынан наарданар, «Сир аннын туһунан» 1992 сүл олунньу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациины Сокуонун 3 ыстатыйатын 1 чааһын 3 пуунунан көрүллүбүт туһалаах баай көрүнгнэринэн туһалаах баай хасааын уонна барылланар хасааын наардааыныгар сөп түбэхиннэрэн.»;

25) 39 ыстатыйатын маннык сааылаан биэрэргэ:

«39 ыстатыйа. Сир аннын туһаныы иһин тиһиктээх төлөбүр

1. Сир аннын туһаныы иһин тиһиктээх төлөбүр сир аннын туһанааччыга туһалаах баай үөскүүр сирин көрдүүр уонна сыаналыыр (сир аннын судаарыстыбаннай геологической үөрэтийттэн ураты), туһалаах баай үөскүүр сирин чинчийэр, углеводород сырьетун харайар сири тутар уонна үлэлэтэр инниттэн геологической үөрэтиигэ сир аннын туһанар быраап иһин оноһуллар.

2. Сир аннын туһаныы иһин тиһиктээх төлөбүр сир аннын туһанааччылартан сир аннынаабы тутуулары тутуу уонна үлэлэтии бигэргэтиллибит техническэй бырайыактарыгар уонна сир аннын геологической үөрэтиини ыытарга бырайыактыыр докумуоннарга сөп түбэхиннэрэн, бу Сокуонунан көрүллүбүт туһалаах баай үөскүүр сирин көрдөөһүнү уонна сыанабылы, туһалаах баай үөскүүр сирин чинчийини киллэрэн туран, сир аннын туһаныыга үлэ хас биирдии көрүнгүнэн туспа төлөнөр.

3. Сир аннын туһаныы иһин тиһиктээх төлөбүр кээмэйэ күн-дышыл туругуттан, ландшафт-географический усулуобуйатыттан, сир аннын учаастагын кээмэйиттэн, туһалаах баай көрүнгүттэн, сир аннын туһаныы төһө уүнүттэн, сир-уот геологической үөрэтиллиитин истиэпэниттэн уонна куттал истиэпэниттэн тутулуктанан олохтонор. Сир аннын туһаныы иһин тиһиктээх төлөбүр ставкатын кээмэйин олохтооун бэрээдэгэ сир аннын судаарыстыбаннай пуондатын управлениетын федеральний уорганынан олохтонор.

4. Сир аннын туһаныы иһин тиһиктээх төлөбүр сир аннын туһаныы көрүнгнэригэр сөп түбэхиннэрэн олохтонор уонна ылышлар:

1) сир аннын туһанааччыга туһалаах баай үөскүүр сирин көрдүүр уонна сыаналыыр инниттэн геологической чинчийини ыытарга анаан бэриллибит сир аннын туһаныы быраабын иһин, сир аннын учаастагын иэнин иһин, хайалаах сир чопчуламмыт кыранысысатын туохуулур докумуоннарга (хайалаах сир аактатыгар уонна графической сиһыарыыларга) ыйыллыбыт чопчуламмыт кыранысысаа хайалаах сир иэниттэн, сир

анын тунааччыга тунаах баай үөскүүр сирин чинчийэргэ анаан бэриллибит сир аннын тунаны быраабын ишин олохтоммут ставканан сир аннын тунаны ишин олохтоммут бэрээдэгүйнэн тишиктээх төлөбүр төлөнөр сир аннын учаастагын иэниттэн уонна бу Сокуонунан көрүллүбүт тунаах баай үөскүүр сирин оноруу бигэрэммит техническэй бырайыагар сөп түбэхиннэрэн кыраныыссатын инигэр тунаах баай хостонор сир аннын учаастагын иэниттэн ураты, олохтоммут ставканан – сылга сир аннын учаастагын иэнин биир квадратной килэмиэтирин ишин;

2) сир аннын тунааччыга тунаах баай үөскүүр сирин чинчийини ыытарга анаан бэриллибит сир аннын тунаны быраабын ишин, тунаах баай үөскүүр сирин чинчийи ыытыллар сир аннын учаастагын иэнин ишин, хайалаах сир чопчуламмыт кыраныыссатын туохуулур докумуоннарга (хайалаах сир аактатыгар уонна графической сүйнэарыларга) ыйыллыбыт чопчуламмыт кыраныыссада хайалаах сир иэниттэн уонна бу Сокуонунан көрүллүбүт тунаах баай үөскүүр сирин оноруу бигэрэммит техническэй бырайыагар сөп түбэхиннэрэн кыраныыссатын инигэр тунаах баай хостонор сир аннын учаастагын иэниттэн ураты, олохтоммут ставканан – сылга сир аннын учаастагын иэнин биир квадратной килэмиэтирин ишин;

3) сир аннын тунааччыга углеводород сырьетун харайар сири тутарга уонна үлэлэтэргэ бэриллибит сир аннын тунаны быраабын ишин олохтоммут ставканан, – харайыллар ныйэп уонна гаас конденсатын биир туоннатын уонна харайыллар айылба гаанаан уонна гелий 1000 кубический миэтэрэтийн ишин.

5. Олохтоох суолталаах сир аннын тунаны ишин тишиктээх төлөбүр чопчуламмыт кээмэйэ Саха Өрөспүүбүлүкэтийн толорор былааын боломуочуйалаах уорганынан сир аннын тунаны ишин олохтоммут бэрээдэгүйнэн лицензия бэриллэр сир аннын хас биирдий учаастагынан тус-туспа «Сир аннын туунан» 1992 сүл олуннуу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонун 43 ыстайтайтынан олохтоммут чэрчитинэн олохтонор.».

#### 26) 39.1 ыстайтайтыгар:

а) манык ис хоноондоо санаа 2 чааны эбэрэгэ:

«2. Сир аннын тунаны ишин биир кээмээх төлөбүр мунгуулур кыра (бастааны) кээмэйэ «Сир аннын туунан» 1992 сүл олуннуу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонун 40 ыстайтайтын 3–7 чаастарыгар сөп түбэхиннэрэн олохтонор.»;

б) 2 чаанын 3 чаанынан аабарга уонна ону манык саанылаан биэрэргэ:

«3. Сир аннын тунаны ишин биир кээмээх төлөбүр «Сир аннын туунан» 1992 сүл олуннуу 21 күнүнээби 2395-1 №-дээх Россия Федерациятын Сокуонун 40 ыстайтайтын 9

чааһынан, 13<sup>1</sup> ыстатыйатын 15 чааһынан олохтоммут эбэтэр сир аннын туһаныы лицензиятынан олохтоммут бэрээдэгингэн төлөнөр.

Сир аннын туһаныы иһин биир кэмнээх төлөбүр бүтэһниктээх кээмэйэ аукцион түмүгүнэн эбэтэр бу Сокуон 16 ыстатыйатын 7 чааһыгар сөп түбэһиннэрэн олохтонор. Сир аннын туһаныы иһин биир кэмнээх төлөбүр туһалаах баайы чинчийигэ уонна хостооһунна сир аннын учаастагын туһанар быраап аукциона суюх бэриллэр эбэтэр холбоһуктаах лицензияа олоҕуран толоруллар сир аннын геологической үөрэтиигэ, туһалаах баайы чинчийигэ уонна хостооһунна бэриллэр сир учаастагар, сир аннын учаастагын кылгас болдьохxo (биир сылга диэри болдьохxo) туһаныыга бэриллэр сир учаастагыттан ураты, Россия Федерациитын Бырабыталыстыбытынан олохтоммут бэрээдэгингэн быһаарыллар. Туһаныыга бэриллибит сир аннын учаастагын кыраныыссата уларыйдаҕына, итиэннэ сир аннын туһаныыга лицензияа булкаас туһалаах баайы хостуур эбэтэр сир аннын туһаныы тобоҕуттан, ол иһигэр көйүллүбүт уонна туһалаах сир баайдах, атын эттиктээх хайа боруодатын сириттэн эмиэ, туһалаах баайы хостуур кыаҕы олохтооһун өттүнэн уларытыы киллэрилиннэбинэ, Россия Федерациитын Бырабыталыстыбытынан олохтоммут бэрээдэгингэн быһаарыллар кээмэйинэн сир аннын туһаныы иһин биир кэмнээх төлөбүр төлөнөр.»;

в) 3 уонна 4 чаастарын туһааннааҕынан 4 уонна 5 чаастарынан ааҕарга.

## **2 ыстатыйа**

1. Бу Сокуон 2024 сыл балаҕан ыйын 1 күнүттэн күүһүгэр киирэр, бу ыстатыйанан күүстэригэр кирииилэригэр атын болдьох олохтоммут балаҕыаннъалартан ураты.
2. Бу Сокуон 1 ыстатыйатын 1 пууна, 3 пуунун «б» хос пууна, 4 пууна, 7 пуунун «а» уонна «б» хос пууннара, 9 пууна, 11 пуунун «б» хос пууна, 12 пуунун «б» хос пууна, 18 пуунун «б» хос пууна, 26 пуунун «а» хос пууна бу Сокуон дынг таһымнаах бэчээккэ тахсыбыт күнүттэн күүстэригэр киирэллэр.

Саха Өрөспүүбүлүкэтиң Ил Дархана А.НИКОЛАЕВ

Дъокууский к., 2024 шын 15-май

хөөд № VII № 157-C



ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ  
(ИЛ ТУМЭН)  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  
ИЛ ТУМЭНЭ

УУРААХ

**О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О НЕДРАХ»**

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  
*постановляет:*

- Принять Закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О недрах» и направить его для подписания и обнародования Главе Республики Саха (Якутия).
- Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).
- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

*Председатель Государственного Собрания*

*(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)* A. ЕРЕМЕЕВ

г. Якутск, 24 апреля 2024 года

3 № 158-VII



ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ  
(ИЛ ТУМЭН)  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  
ИЛ ТУМЭНЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

«СИР АННЫН ТУҮННАН» САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН СОКУОНУГАР  
УЛАРЫТЫЛАРЫ КИЛЛЭРЭР ТУҮННАН» САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  
Сокуонун түүнан

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ уураа:

- «Сир аннын түүнан» Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонугар уларытылылары киллэрэр түүнан» Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуонун ылышарга уонна ону Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана илии баттырыггар уонна бар дөнно биллэрэригэр анаан ыттарга.
- Бу уураа «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Түмэн» өрөспүүбүлүкэ хаяттарыггар уонна «Правовой инициативы и нормативные акты» интернет-порталыггар» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) бэчээттээн татаарага.
- Уураах ылышыллыацьттан ыла күүхүгэр киирэр.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин  
Ил Түмэнин Бэрэссеэдэээмээ

*А. Еремеев*

A.EREMEEV

Дьокууский к., 2024 сүйл мэдээллийн устад 24 күн

C 158-VII

